



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-50086-6/20
Sarajevo, 17.12.2020. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 – Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **47.** sjednici održanoj **17.12.2020.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište".
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da u skladu sa Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi Novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), donese Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište".

PREMIJER
Mario Nenadić

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
3. Skupština Kantona Sarajevo,
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo,
6. Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište" (putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. A r h i v a.



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: ssv@ssv.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





**CANTON SARAJEVO
ASSEMBLY**

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96-Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 68. i 96. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18), Skupština Kantona Sarajevo je, na sjednici od _____ 2020. godine, donijela

Prijedlog

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove
"Porodično savjetovalište"

Član 1.
(Izmjena člana 2.)

U Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/06, 31/07, 21/12 i 5/13), u članu 2. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Sjedište Savjetovališta je u Sarajevu, ulica Bihaćka bb."

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj:
Sarajevo,

PREDSJEDAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin Okerić



O B R A Z L O Ź E N J E

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" sadržan je u odredbama Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96-Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 I 31/17) i to:

- članu 13. stav 1. tačka e) kojim je propisano da je Kanton Sarajevo zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima, nadležan za socijalnu politiku,
- članu 18. stav 1. tačka b) kojim je propisano da Skupština Kantona donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnosti Vlade Kantona.

Pravni osnov je sadržan i u odredbama Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i to:

- članu 3. kojim je utvrđeno da se za obavljanje javne službe osniva javna ustanova, da se pod javnom službom u smislu ovog zakona podrazumijeva trajno i nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), opštine ili gradske zajednice, te da javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), Skupština opštine, Skupština gradske zajednice i vjerske zajednice, samostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada nadležna Skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.
- članu 6. Zakona o ustanovama kojim je propisano da osnivač donosi akt o osnivanju ustanove te obavezan sadržaj akta o osnivanju ustanove

Pravni osnov je sadržan i u odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst i 38/16) i to:

- članu 68. kojim je propisano da Kanton Sarajevo osniva ustanove socijalne zaštite kao javne ustanove, a Skupština Kantona Sarajevo donosi osnivački akt i
- članu 96. kojim je propisana djelatnost Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište".

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište" čiji je osnivač Kanton Sarajevo je u dosadašnjem periodu obavljala propisanu djelatnost u zakupljenim prostorijama u ulici Avdage Šahinagića broj 14, Sarajevo. Cijena zakupnine je iznosila mjesečno 2000,00 KM.

Imajući u vidu da je ova ustanova obavljala djelatnost u zakupljenom prostoru koji je uz to bio i neuslovan za izvršavanje poslova iz nadležnosti Ustanove, te za prijem stranaka, to je ovo ministarstvo 2014. godine pokrenulo aktivnosti na obezbjeđenju finansijske podrške za izgradnju poslovne zgrade za ovu ustanovu, što je omogućilo da se izgradnja ovog poslovnog objekta završi i da se od strane Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo donese rješenje broj: 08-19-5260/20 od 20.11.2020. godine, kojim se utvrđuje da se poslovni objekat Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" u ulici Bihaćka bb Sarajevo kao tehnički ispravan može koristiti.

Kako član 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) propisuje da osnivač donosi akt o osnivanju koji treba između ostalog da sadrži i naziv i sjedište ustanove, a u Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/06, 31/07, 21/12 i 5/13) u članu 2. stav (2) sjedište Ustanove je u ulici Avdage Šahinagića broj 14/II, Sarajevo, to je bilo neophodno da se u ovom dijelu izmijeni

osnivački akt ove ustanove. Na ovaj način će se omogućiti da Ustanova može preseliti u poslovni objekat u ulici Bihaćka bb. Sarajevo kako bi nastavila sa obavljanjem propisane djelatnosti.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je izradilo Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište", te predlaže Skupštini Kantona Sarajevo donošenje iste u predloženom tekstu.

III - OBRAZLOŽENJE POJEDINIH ODREDBI

Član 1. Ovim članom se u članu 2. mijenja stav (2), odnosno mijenja se sjedište Ustanove.

Član 2. Ovim članom utvrđuje se da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

IV - FINANSIJSKI OKVIR

Za provođenje ove odluke nisu potrebna finansijska sredstva.

USTAV KANTONA SARAJEVO
I
AMANDMANI I-XLII NA USTAV KANTONA SARAJEVO

“Službene novine Kantona Sarajevo”
Broj 1/96

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

USTAV
KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.

Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Član 4.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se bliže utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službena obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odluči Skupština.

Službena obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

- b) osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
 - c) osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;
 - d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.
- Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimate odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu pretpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zadržavanje;
- g) donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

- a) jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- b) zdravstvo;
- c) politika zaštite čovjekove okoline;
- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovníkom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovníkom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O USTANOVAMA

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, dječije zaštite, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrđenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti nije sticanje dobiti. Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Član 2.

Ustanova može osnovati domaće odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine. Zakonom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice ne može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova.

Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se trajno i nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), opštine ili gradske zajednice.

Javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada nadležna skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

Član 4.

Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

II – OSNIVANJE USTANOVE

Član 5.

Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje osnivač.

Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.

Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima,
- prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenja pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Član 7.

Ustanovu mogu osnovati dva ili više osnivača.

Ako ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom, koji se zaključuje u pismenoj formi.

Član 8.

Osnivač može prenijeti i obaveze osnivača i na drugo pravno ili fizičko lice.

Aktom o prenošenju prava i obaveza osnivača uređuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača ustanove.

Član 9.

Ustanova ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitosti rada rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom.

III – DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I UDRUŽIVANJE USTANOVA

Član 10.

Ustanova može može obavljati više djelatnosti iz člana 1. ove ordbe, ako ispunjavaju uslove utvrđene zakonom za svaku od tih djelatnosti.

Član 11.

Član 64.


Vlada RBiH donijeće bliži propis iz člana 47. stav 2. ove uredbe, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 65.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR: broj 1183/92
3. juna 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH
Alija Izetbegović, s.r.





SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XIX – Broj 38

Četvrtak, 25. septembra 2014. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo Zakonodavno-pravna komisija

Na osnovu člana 3. Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici od 15.09.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom obuhvata:

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/03)

Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/06)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/06)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/10)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/12)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/13)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14)

Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/14).

Broj 01-05-24459-1/14
15. septembra 2014. godine
Sarajevo

Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Amir Zukić, s. r.

ZAKON

O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

(Prečišćeni tekst)

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se:

- djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom;
- iznosi novčanih i drugih davanja na osnovu prava iz socijalne zaštite utvrđenih Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) (u daljem tekstu: Federalni zakon) i ovim zakonom, uvjeti i postupak za sticanje tih prava i njihovo finansiranje;
- uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava i finansiranje civilnih žrtava rata utvrđenih Federalnim zakonom i ovim zakonom;
- uvjeti, način, postupak ostvarivanja prava i finansiranje osnovnih prava porodice sa djecom utvrđenih Federalnim zakonom i ovim zakonom;
- ustanove socijalne zaštite i uvjeti za njihovo osnivanje;
- uvjeti za imenovanje i razrješenje direktora, predsjednika i članova upravnog odbora, predsjednika i članova nadzornog odbora;
- rad i finansiranje udruženja osoba sa invaliditetom;
- nadzor nad provođenjem ovog zakona;
- i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

9. Kućna njega i pomoć u kući

Član 59.

Usluge kućne njege i pomoći u kući mogu pružati ustanove, Crveni križ i nevladine organizacije koje ispunjavaju uvjete propisane Federalnim zakonom i ovim zakonom.

Član 60.

Pomoć i njega u kući može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe pod uvjetom:

- da nije ostvarila pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe;
- da nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelji, braćni drug i djeca;
- da nema mogućnosti da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom izdržavanju;
- da prihod po članu domaćinstva ne prelazi 30% prosječne plaće.

Potrebu za pomoć i njegu u kući utvrđuje Stručna institucija.

Član 61.

Aktima ustanova, a u skladu sa Federalnim zakonom i ovim zakonom, bliže se reguliše način pružanja i korištenja usluga kućne njege.

Član 62.

Troškove kućne njege i pomoći snose pravne i fizičke osobe u skladu sa Federalnim zakonom.

Član 63.

Ugovor o vršenju usluga kućne njege i pomoći u kući i visinu naknade za usluge zaključuje se između korisnika i njegovih srodnika, odgovarajuće ustanove koja ispunjava propisane uvjete i Centra.

10. Postupak za ostvarivanje prava

Član 64.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite pokreće se na zahtjev osobe u stanju socijalne potrebe, člana domaćinstva ili po službenoj dužnosti.

Član 65.

Pravo na socijalnu zaštitu pripada korisniku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pravo na socijalnu zaštitu traje dok postoje uvjeti za korištenje tog prava, u skladu sa Federalnim zakonom i ovim zakonom.

Član 66.

Korisnik prava iz socijalne zaštite dužan je u roku od 15 dana obavijestiti nadležni organ o svakoj promjeni koja bi mogla uticati na obim i visinu stečenih prava.

Član 67.

Osobi koja se nađe u stanju socijalne potrebe sa područja drugog kantona pružit će se potreban oblik socijalne zaštite od strane Službe i omogućiti joj povratak u mjesto prebivališta.

Osoba kojoj se ne može utvrditi prebivalište, odnosno boravište ostvaruje potrebne oblike socijalne zaštite putem Službe gdje je zatečena, a najduže dok se ne utvrdi njeno prebivalište odnosno posljednje boravište.

III - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

1. Opće odredbe

Član 68.

Kantonalne ustanove socijalne zaštite kao javne ustanove osniva Skupština Kantona.

Ustanove se osnivaju radi:

- obavljanja stručnih i drugih poslova iz oblasti socijalne zaštite,
- zbrinjavanja određenih kategorija korisnika socijalne zaštite,
- proučavanja pojava i problema u oblasti socijalne zaštite.

Skupština Kantona na prijedlog Vlade Kantona, može osnovati u okviru postojećih ustanova ili kao samostalne ustanove, zaštićene kuće, sigurne kuće i prihvatne stanice za žensku i mušku djecu i omladinu, kao i druge ustanove, po potrebi proširiti ili promijeniti djelatnost postojećih ustanova, u skladu sa uvjetima predviđenim ovim zakonom i Zakonom o ustanovama.

Član 69.

Ustanova se može osnovati ako su, pored općih uvjeta propisanih za osnivanje ustanove, ispunjeni i slijedeći uvjeti:

- da postoji trajna potreba za obavljanje određene djelatnosti socijalne zaštite;
- da su utvrđeni osnovni zadaci, dugoročni ciljevi, plan i program rada ustanove;
- da je osiguran odgovarajući prostor i oprema za uspješan rad ustanove;
- da su osigurani potrebni stručni i drugi radnici;
- da je utvrđeno finansiranje i materijalna sredstva potrebna za rad ustanove.

Član 70.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za osnivanje ustanova socijalne zaštite (u daljem tekstu: ustanova) donosi Komisija za prvostepeno rješavanje (u daljem tekstu: Komisija) koju rješenjem imenuje ministar, a rješenje Komisije potpisuje predsjednik Komisije.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba, koju kao drugostpeni organ rješava ministar.

Rješenje doneseno od strane ministra je konačno i protiv istog se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Uvjete za osnivanje ustanova kao i formiranje i način rada Komisije, uređiće se pravilnikom koji će donijeti Kantonalno ministarstvo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/10).

Član 71.

Ustanove prestaju sa radom prema uvjetima utvrđenim Zakonom o ustanovama.

Član 72.

Ako se utvrdi da ustanova ne zadovoljava zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti, Kantonalno ministarstvo odrediće rok u kome je ustanova dužna otkloniti nedostatke.

- Centar za radno proizvodne aktivnosti;
- Dnevni centar.

4. Zaštićene kuće

Član 87.

Zaštićena kuća osigurava socijalno-zdravstveno zbrinjavanje osoba koje trpe od određenog hroničnog psihijatrijskog poremećaja, a u stanju su socijalne potrebe.

Zdravstveno zbrinjavanje ovih osoba za osnovnu bolest, osigurava najbliži nadležni centar za mentalno zdravlje.

U okviru zaštićene kuće mogu se organizovati okupacione i radno-profesionalne aktivnosti.

5. Gerontološki centar

Član 88.

Gerontološki centar je javna ustanova koja se teoretski i praktično bavi problemima starenja i starosti, te u tom smislu pruža starim, hronično bolesnim, invalidnim, iznemoglim i drugim osobama socijalne, zdravstvene i servisne usluge primjenom institucionalnih i vaninstitucionalnih oblika zaštite.

U Gerontološkom centru se planiraju i provode stručni poslovi rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije korisnika usluga i preduzimaju mjere organizacije što kvalitetnijeg života u starosti.

Član 89.

U Gerontološkom centru, uz prethodnu saglasnost Kantonalnog ministarstva, kao organizacione jedinice mogu se osnovati:

1. Dom za zaštitu starih osoba u okviru koga se mogu organizovati:
 - Centar za dnevni boravak,
 - Služba kućne njege i pomoći u kući,
 - Prihvatilište za odrasle i stare,
 - Prihvatilište za skitnice i prosjake,
2. Služba za edukaciju, plan i analizu.

Član 90.

Dom za zaštitu starih lica obavlja poslove socijalne zaštite sa smještajem, odnosno pruža usluge neprekidno tokom dana starim i drugim kategorijama punoljetnih osoba, koje nisu u stanju da se o sebi staraju i socijalnu zaštitu bez smještaja, što podrazumijeva socijalnu, savjetodavnu i sličnu djelatnost starim i drugim punoljetnim osobama u njihovim domovima, uključujući dnevnu pomoć bolesnicima i ostalim socijalno ugroženim pojedincima i grupama.

Član 91.

Centar za dnevni boravak pruža usluge dnevnog ili poludnevnog boravka, ishranu, stručnu pomoć, servisne usluge i organizaciju slobodnog vremena.

Član 92.

Služba kućne njege i pomoći u kući pruža starim, iznemoglim, hronično bolesnim i invalidnim osobama usluge zdravstvene njege, lične higijene, pomoći u ishrani i nabavci, te pomoći u obavljanju kućnih i drugih poslova.

Član 93.

Prihvatilište za odrasle osobe u zasebnom objektu obezbjeđuje prihvatanje, privremeno zbrinjavanje, ishranu, zdravstvenu njegu, usluge stručnog rada i druge usluge osobama koje su se našle u stanju socijalne potrebe na području Kantona.

6. Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Član 94.

Dom za djecu bez roditeljskog staranja (u daljem tekstu: Dom za djecu) pruža usluge cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, školovanja, zdravstvene zaštite djece bez roditelja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama.

Dom za djecu prima na smještaj i zaštitu djecu iz prethodnog stava od rođenja do navršениh 18 godina života.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, na prijedlog Centra, Dom za djecu, na smještaj i zaštitu prima i djecu kojoj je potrebno obezbijediti završetak započetog školovanja.

Dom za djecu je dužan pružiti organizovanu i individualnu stručnu pomoć za uspješno savladavanje programa odgoja i obrazovanja šticećenika.

Dom za djecu može koristiti usluge dječijih vrtića i drugih ustanova, u cilju bolje socijalizacije svojih šticećenika.

Član 95.

U Domu za djecu može se, uz prethodnu saglasnost Kantonalnog ministarstva, kao organizaciona jedinica osnovati Prihvatilište za trudnice i samohrane majke sa djecom do 6 mjeseci starosti.

7. Porodično savjetovanište

Član 96.

Djelatnost savjetovaništa čini:

- porodično savjetovanje i tretman;
- grupno savjetovanje i tretman;
- individualno savjetovanje i tretman;
- naučno istraživačko proučavanje pojava i problema iz oblasti socijalne zaštite;
- publikovanje rezultata tih istraživanja, kao i drugih popularnih publikacija (priručnika, brošura, informativno-propagandnih materijala).

Ove djelatnosti su u funkcijama:

- sprečavanja nastanka i suzbijanja sociopsiholoških problema i poteškoća,
- harmoniziranja porodičnih i bračnih odnosa;
- sticanja pozitivnih navika i formiranja pravilnih životnih stavova i uvjerenja kod djece i mladih;
- educiranja građana i profesionalaca iz oblasti opće socijalne i dječije zaštite;
- stručne i profesionalne pomoći institucijama, ustanovama i organizacijama u skladu sa njihovim potrebama.

Savjetovanište će obavljati i poslove propisane drugim zakonima i odlukama osnivača.

8. Kantonalna javna ustanova "Disciplinski centar za maloljetnike"

Član 97.

Skraćeni naziv Kantonalne javne ustanove "Disciplinski centar za maloljetnike" je: KJU Disciplinski centar.

Djelatnost KJU Disciplinski centar je izvršavanje odgojne mjere-disciplinske mjere upućivanja u disciplinski centar za maloljetnike izrečene maloljetnom učiniocu krivičnog djela, na način propisan zakonom kojim se reguliše izricanje i izvršenje ove disciplinske mjere, i to:

- na određeni broj sati tokom dana praznika, ali najviše četiri uzastopna dana praznika;
- na određeni broj sati tokom dana, ali najduže u trajanju od jednog mjeseca;



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XXI – Broj 38

Četvrtak, 22. septembra 2016. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 07.09.2016. godine, donijela je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst) član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

Pravo utvrđeno ovim zakonom ne može ostvariti osoba koja isto pravo već ostvaruje po drugim propisima."

Član 2.

Član 12. mijenja se i glasi:

"Član 12.

Prihod u smislu čl. 9. i 11. ovog zakona je godišnji prihod iz prethodne godine koji se dijeli sa 12 mjeseci i brojem članova domaćinstva."

Član 3.

Iza člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:

"Član 13 a.

Korisnik prava iz socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, odnosno staratelj ili punomoćnik korisnika, dužni su obavijestiti nadležni prvostepeni organ o svakoj promjeni koja bi mogla uticati na gubitak, obim i visinu stečenih prava u roku od 15 dana od dana nastale promjene, odnosno saznanja o nastaloj promjeni.

Osobe iz stava 1. ovog člana, odnosno osoba koja je preuzimala isplatu novčanih primanja u ime korisnika, a na koje korisnik nije imao pravo, dužne su vratiti primljeni iznos.

Ukoliko se novčana primanja iz stava 2. ovog člana ne vrate u roku koji odredi Kantonalno ministarstvo, povrat tog iznosa ostvariće se tužbom kod nadležnog suda, a putem Pravobranilaštva Kantona Sarajevo."

Član 4.

U članu 16. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"Osobama koje su smještene u ustanove socijalne zaštite, a koje nemaju sredstava za plaćanje izdavanja ličnih dokumenata, mogu se odobriti sredstva u tu svrhu.

Vrsta ličnih dokumenata iz stava 1. ovog člana, uvjeti za odobravanje sredstava za plaćanje i način plaćanja izdavanja ličnih dokumenata utvrdiće se pravilnikom koji donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar)."

Član 5.

U članu 18. stav 2. mijenja se i glasi:

"Ukoliko su jedan ili više članova domaćinstva osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe ili dodatak za njegu i pomoć od druge osobe u skladu sa ovim zakonom i Federalnim zakonom, ukupan iznos iz prethodnog stava uvećava se za 20% iznosa dovoljnog za izdržavanje jednočlanog domaćinstva."

Član 6.

U članu 19. stav 2. mijenja se i glasi:

"Za osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe ili dodatak za njegu i pomoć od druge osobe u skladu sa ovim zakonom i Federalnim zakonom, iznos stalne novčane pomoći uvećava se za 30% iznosa dovoljnog za izdržavanje jednočlanog domaćinstva."

Član 7.

Član 24. mijenja se i glasi:

"Član 24.

Korisnicima stalne novčane pomoći i osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite Kantonalno ministarstvo uplaćuje doprinose za zdravstvenu zaštitu."

Član 8.

U članu 27. stav 2. mijenja se i glasi:

"Pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe ne mogu ostvariti osobe koje su smještene u ustanove socijalne zaštite."

Član 9.

Član 29. mijenja se i glasi:

"Član 29.

Osobe sa invaliditetom koje su u skladu sa Federalnim zakonom ostvarile pravo na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe imaju pravo na određena ortopedska, tiflotehnička i druga

pomagala, ukoliko iste ne mogu ostvariti po propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Uvjeti, vrsta pomagala i način ostvarivanja prava iz stava 1. ovog člana propisane se pravilnikom koji donosi ministar."

Član 10.

Iza člana 34. dodaje se novi član 34 a. koji glasi:

"Član 34 a.

Osobe i porodice koje se nađu u stanju socijalne potrebe iz razloga koji nisu propisani u članu 18. Federalnog zakona, na osnovu mišljenja stručnog tima Službe, mogu ostvariti pravo na jednokratnu ili izuzetnu novčanu pomoć."

Član 11.

U članu 55. u alineji 5. iza riječi: "djeteta" i zarez, dodaju se riječi: "odnosno završetkom redovnog školovanja, koje može trajati najduže do 27. godine života" i zarez.

Član 12.

U članu 56. u stavu 2. iza riječi: "ustanova" dodaju se riječi: "čiji je osnivač Kanton Sarajevo".

Član 13.

U članu 57. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno u Javnu ustanovu Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo, korisnici se mogu smjestiti i prije donošenja rješenja Centra."

Član 14.

Iza člana 58. dodaju se novi čl. 58 a., 58. b. i 58 c. koji glase:

"Član 58 a.

Izuzetno od člana 56. stav 1. ovog zakona, a u skladu sa odredbama Federalnog zakona i ovog zakona, osobe se mogu smjestiti u institucije koje nisu ustanove socijalne zaštite, pod uvjetom da iste imaju status pravne osobe, te registrovanu djelatnost smještaja i rada sa kategorijama korisnika koji se smještaju.

Sa institucijama iz stava 1. ovog člana Centar mora imati potpisan memorandum ili protokol o saradnji, u kojim su definisana međusobna prava i obaveze.

Član 58 b.

Izuzetno od člana 7. ovog zakona, ustanova može na smještaj primiti i osobu koja ima prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a najviše do 3% smještajnog kapaciteta ustanove.

Nadležni organ za socijalnu zaštitu općine na kojoj osoba iz stava 1. ovog člana ima prebivalište, podnosi zahtjev za smještaj ove osobe Centru, koji u skladu sa odredbama Federalnog zakona i ovog zakona rješenjem odlučuje o ovom zahtjevu.

Član 58 c.

Izuzetno od čl. 56., 57. i 58. ovog zakona, osobe se mogu smještati u ustanove socijalne zaštite po osnovu privatnih ugovora i to najviše do 30% smještajnih kapaciteta ustanove."

Član 15.

Član 66., briše se.

Član 16.

U članu 68. stav 1. mijenja se i glasi:

"Kantonalne javne ustanove osniva Kanton Sarajevo, a osnivački akt donosi Skupština Kantona Sarajevo."

Stav 3. mijenja se i glasi:

"Kanton može osnovati u okviru postojećih ustanova ili kao samostalne ustanove, sigurne kuće i prihvatne stanice za mušku i žensku djecu i omladinu, kao i druge ustanove, po potrebi proširiti ili promijeniti djelatnost postojećih ustanova u skladu sa uvjetima predviđenim ovim zakonom i Zakonom o ustanovama."

Član 17.

U članu 76. stav 2. mijenja se i glasi:

"Saglasnost na pravila i pravilnik o radu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom poslova ustanova, daje Kantonalno ministarstvo."

Član 18.

U članu 79. u stavu 1. iza riječi: "Centar", briše se riječi: "za socijalni rad", a riječi: "Skupština Kantona" zamjenjuju se riječima: "Kanton Sarajevo."

Član 19.

U članu 81. u alineji 13. iza riječi: "udruženjima", briše se riječ: "građana".

Član 20.

Član 87., briše se.

Član 21.

Član 88. mijenja se i glasi:

"Član 88.

Gerontološki centar je javna ustanova koja se teoretski i praktično bavi problemima starenja i starosti, te u tom smislu pruža starim, hronično bolesnim, iznemoglim, osobama sa invaliditetom i drugim osobama smještaj, socijalne, zdravstvene i servisne usluge primjenom institucionalnih i vaninstitucionalnih oblika zaštite.

U Gerontološkom centru se planiraju i provode stručni poslovi rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije korisnika usluga i preduzimanje mjera organizacije što kvalitetnijeg života u starosti."

Član 22.

Član 89. mijenja se i glasi:

"Član 89.

Gerontološki centar može pružati usluge dnevnog ili poludnevnog boravka, ishrane i stručne pomoći i servisne usluge.

Gerontološki centar starim, iznemoglim, hronično bolesnim i osobama sa invaliditetom koje nisu smještene u Gerontološki centar, može pružati u njihovom domu usluge zdravstvene njege, lične higijene, pomoći u ishrani i nabavci, te pomoć u obavljanju kućnih i drugih poslova.

Gerontološki centar punoljetnim osobama u stanju socijalne potrebe na području Kantona, u zasebnom objektu obezbjeđuje prihvata, odnosno privremeno zbrinjavanje, ishranu, zdravstvenu njegu, usluge stručnog rada i druge usluge."

Član 23.

Čl. 90., 91., 92. i 93., brišu se.

Član 24.

U članu 94. stav 3. mijenja se i glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko se ocijeni da postoje opravdani razlozi, na prijedlog Doma za djecu, Centar može djetetu produžiti smještaj u Domu za djecu i nakon 18. godine života, a najviše do navršanih 27 godina."

Član 25.

U glavi III - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE, odjeljak 8. i član 97. mijenjaju se i glase:

"8. Odgojni centar

Član 97.

Djelatnost odgojnog centra je izvršavanje odgojne mjere upućivanja u odgojni centar, izrečene od strane nadležnog suda maloljetnom učiniocu krivičnog djela, na način propisan zakonom.

Odgojni centar vrši dijagnostiku i opservaciju maloljetnih osoba tokom sudskog postupka prema naredbi nadležnog tužiteljstva ili suda.

Odgojni centar osigurava prihvata i privremeni smještaj maloljetnih osoba tokom pripremnog postupka, ukoliko o tome odluči nadležni sud.

U okviru odgojnog centra može se formirati Prihvatilište za djecu i maloljetnike čiji je osnovni zadatak prihvat, privremeno

| | |
|---|-------|
| 31. u oblasti ugostiteljstva - hoteli | 1.000 |
| 32. iz oblasti ugostiteljstva - moteli i pansioni | 800 |
| 33. iz oblasti ugostiteljstva - prenoćišta | 500 |
| 35. putničke agencije i renta car agencije | 500 |
| 51. posredništvo u trgovini | 500 |
| 52. agencija za nekretnine | 500 |
| 55. domaća radinost i fijakeristi | 25 |
| 57. samostalni poljoprivrednici (i stočarstvo i pčelarstvo) | 25 |
| 58. iz ostalih nepomenutih djelatnosti | 100 " |

Član 4.

(Ovlaštenje za utvrđivanje Novog prečišćenog teksta Zakona)

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o komunalnim taksama.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-26036/18
2018. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. **Ana Babić**, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 25.06. 2018. godine, donijela je

ZAKON

**O IZMJENI ZAKONA O RADNO-PRAVNOM STATUSU
ČLANOVA VLADE KANTONA SARAJEVO**

Član 1.

(Izmjena člana 11.)

U Zakonu o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/12 - Prečišćeni tekst i 9/15), član 11. mijenja se i glasi:

"Član 11.

(Primjena odgovarajućih propisa)

Za donošenje i dostavljanje rješenja iz člana 10. ovog zakona, primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se reguliše upravni postupak, a u pogledu rokova primjenjuju se odgovarajuće odredbe federalnog zakona, zakona Kantona Sarajevo i drugih propisa kojima je regulisano rješavanje prava i obaveza državnih službenika".

Član 2.

(Izrada prečišćenog teksta)

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Prečišćeni tekst Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-26035/18
25. juna 2018. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. **Ana Babić**, s. r.

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 26.06.2018. godine, donijela je

ZAKON

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA
RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM**

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16 i 44/17) u članu 4. u stavu 1. ispred i iza riječi: "Kantonalni centar za socijalni rad" dodaje se interpunkcijski znak: "navodnika" i briše se riječ: "Sarajevo".

U stavu 2. iza riječi: "Vlade Kantona" dodaje se riječ: "Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona)".

Član 2.

U članu 6. iza riječi: "Hercegovine" dodaje se interpunkcijski znak: "zarezi" i riječi: "ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano".

Član 3.

U članu 13. stav 2. mijenja se i glasi:

"Vlada Kantona će svake tekuće godine svojim aktom utvrditi visinu koeficijenta iz stava 1. ovog člana, s tim da osnov ne može biti manji od onog utvrđenog u prethodnoj godini."

Iza stava 2., dodaju se novi st. 3., 4., 5. i 6. koji glase:

"Nakon što Vlada Kantona utvrdi visinu koeficijenta iz stava 2. ovog člana, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar) donijeće instrukciju kojom će se utvrditi visine novčanih davanja po osnovu prava iz ovog zakona.

Službe će svake godine nakon što instrukcija iz stava 3. ovog člana stupi na snagu, po službenoj dužnosti izvršiti provjeru rješenja ostvarenih prava.

Službe su dužne da po službenoj dužnosti vrše provjeru svih predmeta smještaja u ustanove socijalne zaštite najmanje jednom u šest mjeseci.

Ukoliko Služba u postupku provjere utvrdi da korisnik i dalje ispunjava uvjete za ostvarivanje prava, neće donositi novo rješenje, već će voditelj postupka sačiniti službenu zabilješku o provedenoj provjeri i istu pohraniti u predmetni spis, a ukoliko utvrdi da korisnik ne ispunjava uslove za dalje ostvarivanje prava, donijeće rješenje o prestanku ostvarenog prava, na koje korisnik ima pravo žalbe Kantonálnom ministarstvu."

Član 4.

U članu 13a. u stavu 2. interpunkcijski znak: "tačka" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom: "zarezi" i dodaju riječi: "o čemu prvostepeni organ odlučuje rješenjem u kojem određuje način i rok povrata sredstava".

U stavu 3. riječi: "Kantonálno ministarstvo" zamjenjuju se riječima: "prvostepeni organ".

Član 5.

U članu 20. iza veznika: "i" dodaje se riječ: "prihode", a iza riječi: "ovog zakona" brišu se riječi: "uvećanim za iznos novčanog dodatka".

Član 6.

U članu 34. stav 2., briše se.

Član 7.

U članu 42. u stavu 2. riječi: "Službi za zapošljavanje" zamjenjuju se riječima: "ustanovi u čijoj je nadležnosti vođenje evidencije o nezaposlenim osobama".

Član 8.

U poglavlju II - SOCIJALNA ZAŠTITA, naziv odjeljka 7. i čl. 45., 46., 47. i 48. mijenjaju se i glase:

"7. Hraniteljstvo

Član 45.

Hraniteljstvo je oblik zaštite izvan vlastite porodice kojim se djetetu ili odrasloj osobi u skladu sa Zakonom o hraniteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/17) (u daljem tekstu: Zakon o hraniteljstvu) osigurava odgovarajući porodični smještaj i zaštita u hraniteljskoj porodici.

Član 46.

Za rješavanje o priznavanju prava i uključivanje na smještaj u hraniteljsku porodicu, kao i zaključivanje ugovora o hraniteljstvu, nadležan je Centar putem mjesno nadležne Službe.

Rješenje o priznavanju prava na smještaj i upućivanje u hraniteljsku porodicu donosi se uz prethodno pribavljenu saglasnost Kantonalnog ministarstva u pogledu hraniteljske naknade i naknade za izdržavanje hranjenika.

Kantonalno ministarstvo daje saglasnost iz stava 3. ovog člana, u roku od 7 dana od dana dostavljanja kompletnog predmeta od strane nadležne Službe.

O žalbama na rješenja Službe odlučuje Kantonalno ministarstvo.

Član 47.

Centar će formirati posebnu organizacionu jedinicu koja će se baviti zagovaranjem, promocijom i edukacijom hranitelja i profesionalaca i drugim poslovima na provođenju Zakona o hraniteljstvu.

Član 48.

Ministar će instrukcijom iz člana 13. stava 3. ovog zakona utvrditi iznose novčanih davanja i način isplata za hraniteljstvo."

Član 9.

Čl. 49. do 55., brišu se.

Član 10.

U članu 68. u stavu 2. iza alineje 3., dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

"- obavljanja savjetodavnog rada u rješavanju porodičnih i bračnih problema, te provođenju mjera i akcija u saradnji sa mjesnim zajednicama i drugim organima na suzbijanju i sprečavanju društveno neprihvatljivog ponašanja djece i ostalih pojedinaca, porodica i društvenih grupa."

Član 11.

U članu 73. stav 1. mijenja se i glasi:

"Ustanove, izuzev Centra, mogu osnovati domaće i strane fizičke i pravne osobe pod uvjetima propisanim zakonom i podzakonskim aktima."

Član 12.

U članu 96. u stavu 1. iza alineje 1., dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

"- psihološko savjetovanje;"

Dosadašnje alineje 2., 3., 4. i 5. postaju alineje 3., 4., 5. i 6.

Član 13.

U cijelom tekstu riječi: "Glava III", "Glava V" i "Glava VI", zamjenjuju se riječima: "Poglavlje III", "Poglavlje V" i "Poglavlje VI".

Član 14.

U članu 104. u stavu 2. tačka 2., mijenja se i glasi:

"2. mjere i rokove za otklanjanje utvrđenih nedostataka koje službenik ovlašten za vršenje nadzora smatra neophodnim."

U stavu 2. tačka 3., briše se.

Član 15.

Član 105., mijenja se i glasi:

"Član 105.

Izveštaj o izvršenom nadzoru sastavni je dio godišnjeg izvještaja o radu Kantonalnog ministarstva.

Član 16.

U članu 106. u stavu 2. iza riječi: "protiv ustanove socijalne zaštite" dodaju se riječi: " i odgovorne osobe".

Član 17.

Član 111. mijenja se i glasi:

"Član 111.

Način provođenja supervizije, te druga pitanja koja se odnose na provođenje supervizije u ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, urediće se pravilnikom koji donosi ministar."

Član 18.

U članu 113. u stavu 1. u alineji 3. iza riječi: "staža" dodaju se riječi: "od kojih najmanje tri godine na rukovodećim poslovima".

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Bliži uvjeti za imenovanje direktora ustanove koji se odnose na vrstu stručne spreme, urediće se pravilnikom koji donosi ministar."

Član 19.

U članu 148. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno od člana 6. ovog zakona, pravo na naknadu umjesto plaće ženi - majci mogu ostvariti strane državljanke kojima je aktom nadležnog organa odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini, koje ispunjavaju uvjete u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo i uvjete propisane članom 149. ovog zakona."

Član 20.

U članu 150. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Ukoliko poslodavac za kompletan ili dio porodijskog odsustva ženi - majci uplaćuje doprinose i poreske obaveze iz stava 1. ovog člana, iz Budžeta Kantona Sarajevo će se isplaćivati samo naknada plaće ženi - majci."

Član 21.

U članu 155. u stavu 2. riječ: "najniže" zamjenjuje se riječju: "prosječne".

Član 22.

U članu 162. u stavu 2. alineja 2., mijenja se i glasi:

"- djeca čiji je jedan od roditelja osoba sa invaliditetom iz Federalnog zakona".

Alineja 6. mijenja se i glasi:

"- djece u čijem domaćinstvu ima jedna ili više osoba sa intelektualnim poteškoćama ili psihički oboljelih osoba".

Iza alineje 7. dodaje se nova alineja 8. koja glasi:

"- djece koja se sudskom odlukom povjeravaju na čuvanje i odgoj drugoj osobi."

Član 23.

Član 166. mijenja se i glasi:

"Član 166.

Đacima i studentima iz porodica u stanju socijalne potrebe mogu se osigurati školarine i stipendije u skladu sa propisom Vlade Kantona."

Član 24.

U članu 168. stav 2. mijenja se i glasi:

"Realizacija "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo, raspodjela sredstava sa pozicije "Dječija nedjelja" učesnicima u realizaciji ove manifestacije, kao i druga pitanja značajna za realizaciju "Dječije nedjelje" urediće se pravilnikom koji donosi ministar."

Član 25.

U članu 170. alineja 6., mijenja se i glasi:

"- hraniteljstvo;"

Član 26.

U članu 172. stav 1. mijenja se i glasi:

"Nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih propisa donesenih na osnovu tog zakona, nadzor nad zakonitošću rada

socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/02, 8/03 i 2/06), Skupština Kantona Sarajevo je, na sjednici od 1. septembra 2006. godine, donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE"

Član 1.

(Osnivač i status ustanove)

(1) Kanton Sarajevo (u daljnjem tekstu: Osnivač) osniva Kantonalnu javnu ustanovu "Porodično savjetovalište" (u daljnjem tekstu: Savjetovalište).

(2) Savjetovalište ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Član 2.

(Naziv i sjedište ustanove)

(1) Naziv ustanove je: Kantonalna javna ustanova "Porodično savjetovalište".

(2) Sjedište Savjetovališta je u Sarajevu, ulica Avdage Šahinagića broj 14/II.

Član 3.

(Djelatnost i organizacione jedinice)

(1) Djelatnost Savjetovališta je:

- a) porodično savjetovanje i tretman,
- b) grupno savjetovanje i tretman,
- c) individualno savjetovanje i tretman,
- d) naučnoistraživačko proučavanje pojava i problema iz oblasti socijalne zaštite,
- e) publikovanje rezultata tih istraživanja, kao i drugih popularnih publikacija (priručnika, brošura, informativno-propagandnih materijala).

(2) Ove djelatnosti su u funkcijama:

- a) sprečavanja nastanka i suzbijanja sociopsiholoških problema i poteškoća,
- b) harmoniziranja porodičnih i bračnih odnosa,
- c) sticanja pozitivnih navika i formiranja pravilnih životnih stavova i uvjerenja kod djece i mladih,
- d) educiranja građana i profesionalaca iz oblasti socijalne i dječije zaštite,
- e) stručne i profesionalne pomoći institucijama, ustanovama i organizacijama u skladu sa njihovim potrebama.

(3) Savjetovalište će obavljati i poslove propisane drugim zakonima i odlukama osnivača.

(4) Organizacione jedinice Porodičnog savjetovališta nemaju svojstvo pravnog lica.

Član 4.

(Šifra djelatnosti)

(1) Šifra djelatnosti Porodičnog savjetovališta određena je prema Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/98, 36/98 i 47/98) i glasi:

(2) 85.323 Ostale djelatnosti socijalne zaštite, bez smještaja

Član 5.

(Način promjene djelatnosti)

Savjetovalište može proširiti ili promijeniti djelatnost iz člana 4. ove Odluke, o čemu odluku donosi Osnivač.

Član 6.

(Sredstva za osnivanje i odgovornosti u pravnom prometu)

Osnivački ulog iz Budžeta Kantona Sarajevo iznosi 1.000.000,00 KM.

Član 7.

(Izvori i način obezbjeđivanja sredstava)

(1) Sredstva za rad Savjetovališta obezbjeđuju se iz:

- a) Budžeta Kantona Sarajevo,
- b) osnovnih ostvarenih prihoda od djelatnosti Savjetovališta,
- c) donacija,
- d) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 8.

(Način raspolaganja sredstvima)

Savjetovalište raspolaže sredstvima u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo.

Član 9.

(Odgovornost i obaveze ustanove prema Osnivaču)

(1) Savjetovalište je odgovorno Osnivaču za rezultate svog rada i djelovanja u svim oblastima za koje je nadležno.

(2) Obaveze Savjetovališta prema Osnivaču su da:

- a) pribavi saglasnost Osnivača kod svih statusnih promjena (promjena naziva, sjedišta, djelatnosti i drugih promjena utvrđenih zakonom),
- b) jedanput godišnje Osnivaču podnosi izvještaj o poslovanju,
- c) druge obaveze utvrđene zakonom.

Član 10.

(Organ upravljanja i način imenovanja)

(1) Organ upravljanja u Savjetovalištu je Upravni odbor.

(2) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

(3) Upravni odbor se sastoji od pet članova od kojih se, u pravilu, jedan član imenuje iz reda stručnih zaposlenika ustanove.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

(5) Direktor ustanove ne može biti član Upravnog odbora.

Član 11.

(Način razrješavanja organa upravljanja)

Vlada Kantona Sarajevo može razriješiti predsjednika i članove Upravnog odbora i prije vremena na koje su imenovani u skladu sa zakonom.

Član 12.

(Uskladjivanje općih akata)

Upravni odbor je obavezan da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladi opće akte ustanove sa odredbama ove Odluke, zakonom i podzakonskim aktima.

Član 13.

(Saglasnosti na akte)

Saglasnost na osnovni opći akt Pravila, kao i opći akt kojima se uređuju plaće, organizacija rada, druga važna pitanja između zaposlenika i poslodavca, kao i organizacija i sistematizacija poslova Savjetovališta daje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Član 14.

(Organ rukovođenja i način imenovanja)

(1) Organ rukovođenja u Savjetovalištu je direktor.

(2) Direktora imenuje Upravni odbor na osnovu javnog konkursa, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

(3) Uslovi za imenovanje direktora utvrđuju se u Pravilima ustanove u skladu sa zakonom.

Član 15.

(Vršilac dužnosti direktora)

(1) U periodu do imenovanja direktora, poslove predstavljanja i zastupanja Savjetovališta će obavljati vršilac dužnosti direktora, kojeg imenuje Upravni odbor.

(2) Vršilac dužnosti direktora ima sva prava i dužnosti koje po zakonu ima direktor.

(3) Vršilac dužnosti direktora može rukovoditi Savjetovalištem do imenovanja direktora, a najduže 6 mjeseci od dana njegovog imenovanja.

(4) Upravni odbor je dužan imenovati direktora u roku od 60 dana od dana imenovanja Upravnog odbora.

Član 16.

(Organ kontrole poslovanja i način imenovanja)

(1) Organ kontrole poslovanja Savjetovališta je Nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana.

(2) Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

(3) Jedan član Nadzornog odbora se imenuje, u pravilu, iz reda stručnih zaposlenika ustanove.

Član 17.

(Nadzor nad radom ustanove)

Nadzor nad zakonitošću rada Savjetovališta vrši Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Član 18.

(Upis u sudski registar)

Na osnovu ove Odluke izvršit će se, na zahtjev ovlaštenog lica, promjena upisa ustanove u sudski registar.

Član 19.

(Prelazna odredba)

(1) Organ rukovođenja, upravljanja i nadzora i lica izabrana u te organe nastavljaju sa radom do isteka vremena na koje su imenovani.

(2) Savjetovalište nastavlja sa radom po odredbama ove Odluke i preuzima zaposlenike koji nastavljaju sa statusom koji su do sada imali, sredstva, opremu, arhivu i dokumentaciju, sredstva za rad, finansijska prava i obaveze ove ustanove.

Član 20.

(Završna odredba)

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju javne ustanove "Porodično savjetovalište" Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/01).

Član 21.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-25659/06 Predsjedavajuća
1. septembra 2006. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo **Meliha Alić, s. r.**

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka j), 13. stav 1. tačka e.) i 18. stav 1. tačka b.) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), članova 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i članova 71. i 80. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/02, 8/03 i 2/06), Skupština Kantona Sarajevo je, na sjednici od 1. septembra 2006. godine, donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"

Član 1.

(Osnivač i status ustanove)

(1) Kanton Sarajevo (u daljnjem tekstu: Osnivač) osniva Javnu ustanovu "Kantonalni centar za socijalni rad" (u daljnjem tekstu: Kantonalni centar).

(2) Kantonalni centar ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Član 2.

(Naziv i sjedište ustanove)

(1) Naziv ustanove je: Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad".

(2) Sjedište Kantonalnog centra je u Sarajevu, ulica Azize Šaćirbegović broj 2.

Član 3.

(Djelatnost i organizacione jedinice)

(1) Djelatnost Kantonalnog centra je:

- a) otkrivanje, praćenje i proučavanje problema iz oblasti socijalne zaštite,
- b) objedinjavanje rada službi,
- c) usaglašavanje metoda i kriterija rada,
- d) neposredno organiziranje socijalne zaštite,
- e) primjena mjera i propisa iz oblasti socijalne zaštite,
- f) izrada jedinstvenog programa i izvještaja rada za potrebe Kantona,
- g) podsticanje i organiziranje aktivnosti od preventivnog značaja za oblast socijalne zaštite,
- h) neposredno pružanje usluga socijalnog rada,
- i) rješavanje u prvom stepenu zahtjeva za ostvarivanje prava u okviru nadležnosti,
- j) obavljanje poslova u oblasti porodične zaštite, zaštite odgojno zanemarene djece, te učestvovanje u izvršavanju odgojnih mjera i mjera zaštitnog nadzora,
- k) obavljanje poslova organa starateljstva utvrđene Porodičnim zakonom, drugim zakonima i propisima,
- l) obavljanje savjetodavnog rada,
- m) saradnja sa građanima, mjesnim zajednicama, državnim organima i ustanovama, udruženjima, pravosudnim organima, policijskim upravama i drugim organima koji mogu doprinijeti unapređivanju kvaliteta socijalnog rada i socijalne zaštite,
- n) podsticanje dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih djelatnosti,
- o) vođenje propisane evidencije, izdavanje uvjerenja i drugih potvrda,
- p) prikupljanje dokumentacije o korisnicima socijalne zaštite,
- q) dostavljanje podataka Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo,
- r) obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i opštim aktima ustanove.

(2) Djelatnost iz stava (1) ovog člana Kantonalni centar obavlja putem službi socijalne zaštite kao svojih unutrašnjih organizacionih jedinica.

(3) Organizacione jedinice Kantonalnog centra nemaju svojstvo pravnog lica.

(4) Kantonalni centar je višefunkcionalna ustanova socijalne zaštite, organizirana kao centralna institucija, otvorena za saradnju sa nevladinim i drugim organizacijama, koje na principima savremeno, stručnog rada, socijalnog rada uz angažovanost potrebnih profila stručnjaka, organizira, supervizira i provodi ciljeve socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo.

Član 4.

(Šifra djelatnosti)

(1) Šifra djelatnosti Kantonalnog centra određena je prema Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/98, 36/98 i 47/98) i glasi:

(2) 85.323 Ostale djelatnosti socijalne zaštite, bez smještaja.

- a) pribavi saglasnost Osnivača kod svih statusnih promjena (promjena naziva, sjedišta, djelatnosti i drugih promjena utvrđenih zakonom),
 - b) da jedanput godišnje Osnivaču podnosi izvještaj o poslovanju,
 - c) druge obaveze predviđene zakonom.
- Dosadašnji čl. 9. do 20. postaju čl. 10. do 21.

Član 2.

U Odluci o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/00 i 27/06), član 10. mijenja se i glasi:

"Član 10.

Organ upravljanja u Službi je Upravni odbor.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Upravni odbor se sastoji od pet članova od kojih su predstavnici osnivača četiri člana.

Jedan član Upravnog odbora, u pravilu, se imenuje iz reda stručnih zaposlenika Ustanove.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Direktor ustanove ne može biti član Upravnog odbora.

Član 3.

U Odluci o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/00 i 27/06), iza člana 11. dodaje se novi član 12., koji glasi:

"Član 12.

Vlada Kantona Sarajevo će razriješiti predsjednika i članove Upravnog odbora, direktora i predsjednika i članove Nadzornog odbora Ustanove i prije vremena na koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev, u slučaju da Skupština Kantona Sarajevo ne usvoji Izvještaj o poslovanju Ustanove, odnosno Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Ustanove i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Pravilima Ustanove će se precizirati posljedice mogućeg neusvajanja Izvještaja o poslovanju, odnosno Izvještaja o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Ustanove, kao i postupak i način razrješavanja predsjednika i članova Upravnog odbora i direktora Ustanove prije isteka vremena za koje su imenovani."

Dosadašnji čl. 12. do 20. postaju čl. 13. do 21.

Član 4.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24532/07
26. septembra 2007. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka j), člana 13. stav 1. tačka e) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), članova 3., 6., 26., 33. i 34. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 71. i 87. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/02, 8/03, 2/06 i 21/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU
KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA
SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA
SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"**

Član 1.

U Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/06), član 11. (Način razrješavanja organa upravljanja), mijenja se i glasi:

"Član 11.

(Način prijevremenog razrješavanja organa upravljanja, organa rukovođenja i organa kontrole poslovanja)

Vlada Kantona Sarajevo će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora Ustanove i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev, u slučaju da Skupština Kantona Sarajevo ne usvoji Izvještaj o poslovanju Ustanove, odnosno Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Ustanove i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Pravilima Ustanove će se precizirati posljedice mogućeg neusvajanja Izvještaja o poslovanju, odnosno Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Ustanove, kao i postupak i način razrješavanja predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora Ustanove i prije isteka vremena za koje je imenovan."

Član 2.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba".

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24531/07
26. septembra 2007. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka j), člana 13. stav 1. tačka e) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), članova 3., 6., 26., 33. i 34. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 71. i 98. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/02, 8/03 i 21/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU
KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO
SAVJETOVALIŠTE"**

Član 1.

U Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/06), član 11. (Način razrješavanja organa upravljanja), mijenja se i glasi:

"Član 11.

(Način prijevremenog razrješavanja organa upravljanja, organa rukovođenja i organa kontrole poslovanja)

Vlada Kantona Sarajevo će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora Ustanove i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Ustanove, na njegov lični zahtjev, u slučaju da Skupština Kantona Sarajevo ne usvoji Izvještaj o poslovanju Ustanove, odnosno Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Ustanove i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Pravilima Ustanove će se precizirati posljedice mogućeg neusvajanja Izvještaja o poslovanju, odnosno Izvještaja o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Ustanove, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora Ustanove i prije isteka vremena za koje je imenovan."

Član 2.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište".

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24533/07 Predsjedavajući
26. septembra 2007. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka j), člana 13. stav 1. tač. b) i e), člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), članova 3., 6., 26., 33. i 34. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 35. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97) i člana 71. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/02, 8/03, 2/06 i 21/06), Skupština Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OSNIVANJU JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA
ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO**

Član 1.

U Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/03, 21/04 - Ispravka i 10/05), u članu 9. stav 1. mijenja se i glasi:

"Kampus je odgovoran Osnivaču za rezultate svog rada i djelovanja u svim oblastima za koje je nadležan.

Obaveze Kampusa prema osnivaču su da:

- a) pribavi saglasnost Osnivača kod svih statusnih promjena (promjena naziva, sjedišta, djelatnosti i drugih promjena utvrđenih zakonom)
- da jedanput godišnje Osnivaču podnosi Izvještaj o poslovanju
- druge obaveze utvrđene Zakonom".

Član 2.

Član 10. briše se.

Član 3.

Iza člana 13. dodaje se novi član 14. koji glasi:

"Član 14.

Vlada Kantona Sarajevo će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora Ustanove i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Ustanove, na

njegov lični zahtjev, u slučaju da Skupština Kantona Sarajevo ne usvoji Izvještaj o poslovanju Ustanove, odnosno Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Ustanove i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Statutom Ustanove će se precizirati posljedice mogućeg neusvajanja Izvještaja o poslovanju, odnosno Izvještaja o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Ustanove, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora Ustanove i prije vremena za koje je imenovan".

Dosadašnji čl. 14. do 19. postaju čl. 15. do 20.

Član 4.

U članu 15. stav 3. mijenja se i glasi:

"Saglasnost na opšti akt kojim se uređuju plaće, unutrašnja organizacija rada, druga važna pitanja između zaposlenika i poslodavca, kao i organizacija i sistematizacija poslova Kampusa daje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo."

Član 5.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24534/07 Predsjedavajući
26. septembra 2007. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 6. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/00 i 25/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI
RATNI TEATAR - SARTR"**

Član 1.

U članu 3. stav 2. Odluke o osnivanju javne ustanove "Sarajevski ratni teatar - SARTR" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99- Prečišćeni tekst), riječi: "Dalmatinska 2/III", zamjenjuje se riječima: "Ćemaluša br. 1/II".

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Naziv i sjedište Teatra iz st. 1. i 2. ovog člana može se promijeniti."

"Odluku o promjeni naziva i sjedišta Teatra donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade Kantona".

Član 2.

Iza člana 5. dodaje se novi član 5.a koji glasi:

"Djelatnost Teatra iz člana 5. ove Odluke može se proširiti ili promijeniti."

"Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona".

Član 3.

U članu 9. iza riječi "pravila" dodaju se riječi: "pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji", a ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

Član 2.

U članu 10. u stavu (2) u tački b), iza riječi "poslovanju ustanove", dodaju se riječi: "i godišnji Program rada ustanove".

Član 3.

Član 18. mijenja se i glasi:

"Član 18.

(Nadzor nad radom ustanove)

- (1) Nadzor nad zakonitošću rada i nadzor nad stručnim radom Gerontološkog centra vrši Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
- (2) Inspeksijski nadzor nad zakonitošću rada Gerontološkog centra vrši Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo."

Član 4.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar".

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-16940/12
07. maja 2012. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu čl. 12. stav 1. tačka j), 13. stav 1. tačka e) i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 71. i 98 a. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06 i 17/10), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 07.05. 2012. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU
KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DISCIPLINSKI
CENTAR ZA MALOLJETNIKE"

Član 1.

U Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Disciplinski centar za maloljetnike" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/04, 31/07 i 30/08), u članu 5. stav 2. briše se. Dosadašnji st. 3., 4. i 5. postaju st. 2., 3. i 4.

Član 2.

Član 6. mijenja se i glasi:

"Član 6.

Šifra djelatnosti Disciplinskog centra određena je prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10) i glasi:

87. 90 Ostale djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem

88.99 Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d.n."

Član 3.

Član 19. mijenja se i glasi:

"Član 19.

- (1) Nadzor nad zakonitošću rada i nadzor nad stručnim radom Disciplinskog centra vrši Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
- (2) Inspeksijski nadzor nad zakonitošću rada Disciplinskog centra vrši Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo."

Član 4.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Disciplinski centar za maloljetnike".

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-16941/12
07. maja 2012. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu čl. 12. stav 1. tačka j), 13. stav 1. tačka e) i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 71. i 98. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06 i 17/10), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 07.05. 2012. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU
KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO
SAVJETOVALIŠTE"

Član 1.

U Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovanište" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/06 i 31/07), član 4. mijenja se i glasi:

"Član 4.

(Šifra djelatnosti)

Šifra djelatnosti Porodičnog savjetovaništa određena je prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10) i glasi:

88.99 Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d.n."

Član 2.

U članu 9. u stavu (2) u tački b), iza riječi "poslovanju", dodaju se riječi: "i godišnji Program rada ustanove".

Član 3.

Član 17. mijenja se i glasi:

"Član 17.

(Nadzor nad radom ustanove)

- (1) Nadzor nad zakonitošću rada i nadzor nad stručnim radom Porodičnog savjetovaništa vrši Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
- (2) Inspeksijski nadzor nad zakonitošću rada Porodičnog savjetovaništa vrši Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo."

Član 4.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovanište".

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-16942/12
07. maja 2012. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu čl. 12. stav 1. tačka j), 13. stav 1. tačka e) i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 71. i 98 b. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona

VI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-2455/13 Predsjedavajuća
30. januara 2013. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu čl. 12. stav 1. tačka j), 13. stav 1. tačka e) i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 71. i 80. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10 i 26/12), Skupština Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine, donijela

ODLUKU

**O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE
USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI
RAD"**

Član 1.

(Izmjena člana 10.)

U Odluci o osnivanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/06, 31/07 i 19/11), u članu 10. (Organ upravljanja i način imenovanja), stav (3) mijenja se i glasi:

"Upravni odbor se sastoji od 5 (pet) članova, od kojih se, po pravilu, 2 (dva) člana imenuju iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi, a 3 (tri) člana ispred Osnivača Ustanove".

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-2457/13 Predsjedavajuća
30. januara 2013. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu čl. 12. stav 1. tačka j), 13. stav 1. tačka e) i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 71. i 98. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10 i 26/12), Skupština Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine, donijela

ODLUKU

**O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KANTONALNE
JAVNE USTANOVE "PORODIČNO
SAVJETOVALIŠTE"**

Član 1.

(Izmjena člana 10.)

U Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/06, 31/07 i 21/12), u članu 10. (Organ upravljanja i način imenovanja), stav (3) mijenja se i glasi:

"Upravni odbor se sastoji od 5 (pet) članova, od kojih se, po pravilu, 2 (dva) člana imenuju iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi, a 3 (tri) člana ispred Osnivača Ustanove".

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-2458/13 Predsjedavajuća
30. januara 2013. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu čl. 12. stav 1. tačka j), 13. stav 1. tačka e) i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 71. i 98 b. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10 i 26/12), Skupština Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine, donijela

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU
JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA -
KAMPUS KANTONA SARAJEVO**

Član 1.

U Odluci o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 28/03, 21/04 - Ispravka, 10/05, 31/07 i 21/12), u članu 11. stav 3. mijenja se i glasi:

"Upravni odbor se sastoji od 5 (pet) članova, od kojih se, po pravilu, 2 (dva) člana imenuju iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi, a 3 (tri) člana ispred Osnivača Ustanove".

Član 2.

U članu 15. stav 2. mijenja se i glasi:

"Saglasnost na osnovni opšti akt Ustanove (Pravila) kao i na opšti akt kojim se uređuju plaće, organizacija rada, druga važna pitanja između zaposlenika i poslodavca, kao i organizacija i sistematizacija poslova, daje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo".

Stav 3. briše se.

Član 3.

U svim odredbama Odluke o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo riječ: "Statut" u različitom padežu zamjenjuje se riječju "Pravila" u odgovarajućem padežu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-2459/13 Predsjedavajuća
30. januara 2013. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu čl. 12. stav 1. tačka j), 13. stav 1. tačka e) i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 71. i 90. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10 i 26/12), Skupština Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine, donijela



6795
PB 1

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04-02-47997/20
Sarajevo, 01.12.2020.godine

**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU,
RASELJENA LICA I IZBJEGLICE**
gđa Jasna Agić, ministrica

**PREDMET: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište”, mišljenje –
VEZA: Vaš akt, broj: 13-04/2-02-47395/20 od 26.11.2020.godine**

Postupajući po vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12-Prečišćeni tekst i br. 41/12, 8/15 i 13/17) i člana 7. stav 2. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 50/19 i 2/18-Ispravka), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je dostavljeni prijedlog Odluke i daje sljedeće

MIŠLJENJE

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ nije propis, već osnivački akt koji ne utiče na ostvarivanje prava zaštićenih odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava.

Obradila: Edina Karasalihović Salihagić

S postovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.

MINISTRICA
Mersa Kustura dipl. pravnik



web: <http://mpu.ks.gov.ba>
e-mail: mpu@mpu.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-083,
Fax: + 387 (0) 33 562-241
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



6887
P. 91

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo finansija



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство финансија

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08-03-11-47999/20 A.Z.
Sarajevo, 01.12.2020. godine

**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU,
RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
KANTONA SARAJEVO**

Predmet: Mišljenje na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“

Veza: Vaš dopis, broj: 13-04/1-11-02-47395/20 od 26.11.2020. godine

Vezano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“, u skladu sa članom 8 Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog odluke o izmjeni Odluke dostavilo na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-NE u kojem je data sljedeća izjava: „Provođenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ nema i neće rezultirati fiskalnim učinkom.“

Obzirom da za provođenje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo, na navedeni Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet, **nema primjedbi.**

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga odluke o izmjeni Odluke koji se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-NE Izjave o fiskalnoj procjeni, čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.

MINISTAR
prof. dr. Jasmina Halebić

Dostaviti:

- 1. Naslovu
- 2. MF – Sektor za budžet i fiskalni sistem
- 3. a/a

Pripremili: Alma Zildžić, mr. oec. [redacted]

Adin Šendro, mr. oec. [redacted]

Kontrolisala: Amina Moćević, mr. oec. [redacted]



web: <http://mf.ks.gov.ba>
e-mail: mf@mf.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Cent + 387 (0) 33 565-000
Fax: + 387 (0) 33 565-052 i 565-048
Sarajevo, Maršala Tita 62



6755
P.O.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ured za zakonodavstvo Vlade
Kantona Sarajevo



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Уред за законодавство Владе
Кантона Сарајево

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Office for legislature of Sarajevo Canton
Government

Broj: 09-02-47998/20
Sarajevo, 30.11.2020. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište".-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst i 2/18-Ispravka), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nema primjedbi na dostavljeni tekst prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište", a iz razloga koji su navedeni u obrazloženju predmetnog materijala.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst i 2/18-Ispravka), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



Ahmed Ljubović | dipl. pravnik



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: uz@uz.ks.gov.ba
Tel: + 387(0)33 560-449
Sarajevo, Hamida Dizdara 1





Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma
Broj: 08-19-5260/20
Sarajevo 20.11.2020. godine
ČA

Općinski načelnik putem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo, rješavajući po zahtjevu **KJU „Porodično savjetovalište“ Sarajevo**, u postupku tehničkog pregleda radova izvedenih na izgradnji poslovnog objekta „Porodičnog savjetovališta“ u ulici Bihacka bb u Sarajevu, na osnovu člana 117. stav 1. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/17, 1/18) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 48/99), d o n o s i:

RJEŠENJE

I – **UTVRĐUJE SE** da su radovi na izgradnji poslovnog objekta „Porodičnog savjetovališta“ u ulici Bihacka bb u Sarajevu, **spratnosti Po+P+2, gabarita: 26,9 x 23,6m + pristupna rampa** za garažu dužine 16m, izvedeni prema građevinskom projektu ovjeren pod brojem:04-23-841/11 od 12.03.2015.godine, na zemljištu označenom kao k.č. broj: 4277/18,4277/23,4277/22,4013/5,4008/32,4008/18 4008/33,4049/4 k.o. Novo Sarajevo I novog premjera, što odgovara k.č. 1388/41,1388/85,860/65 k.o. Dolac starog premjera, Investitora **KJU „Porodično savjetovalište“ Sarajevo**, u skladu sa tehničkom dokumentacijom i u skladu sa propisima i normativima propisanim za ovu vrstu radova, te se predmetni poslovni objekat kao **TEHNIČKI ISPRAVAN MOŽE KORISTITI**.

II - Sastavni dio ovog Rješenja je Izvještaj stručne Komisije o izvršenom tehničkom pregledu od novembra 2020.godine.

Obrazloženje

KJU „Porodično savjetovalište“ Sarajevo, obratilo se ovoj Službi zahtjevom za tehnički pregled radova izvedenih na izgradnji poslovnog objekta „Porodičnog savjetovališta“ u ulici Bihacka bb u Sarajevu.

Pravomoćnim Rješenjem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo, broj : 04-23-841/11 od 12.03.2015.godine, investitoru je dato odobrenje za radove na izgradnji poslovnog objekta „Porodičnog savjetovališta.”

Rješenjem ove Službe broj: 08-19-5260/20 od 27.10.2020.godine, imenovana je stručna Komisija za tehnički pregled izvedenih radova na predmetnom objektu.

Komisija za tehnički pregled izvedenih radova na predmetnom objektu je izvršila uviđaj na licu mjesta i sačinila Izvještaj o izvršenom tehničkom pregledu izvedenih radova.

Komisija je u pomenutom Izvještaju dala svoje stručno mišljenje, odnosno donijela zaključak da se donese odobrenje za upotrebu predmetnog poslovnog objekta „Porodičnog savjetovališta“ u ulici Bihacka bb u Sarajevu.

Kako je ova Služba u cjelini usvojila mišljenje Komisije za tehnički prijem, utvrđeno je da su radovi izvedeni na izgradnji poslovnog objektu u ulici Bihacka bb u Sarajevu, **TEHNIČKI ISPRAVNI** i da se isti

Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100

Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma

tel: (387 33) 492 244, fax: (387 33) 492 345, email: urbanizam@novosarajevo.ba

Identifikacioni broj: 4200558710008 PDV broj: 200558710008 Porezni broj: 0170333000

Depozitni račun (za uplatu svih javnih prihoda): 3380002210023628 UniCredit Bank d.d. Sarajevo;

Transakcijski račun (za isplatu svih obaveza): 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo;

3386902296664459 UniCredit Bank d.d. Sarajevo;

102050000098065 Union Banka d.d. Sarajevo; 1413065320060897 Bosna Bank International d.d.



objekat MOŽE KORISTITI, te je na osnovu člana 121. stav 1. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/17, 1/18), odlučeno kao u dispozitivu.

Investitor je oslobođen plaćanja takse po članu 8. Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 30/01, 22/02, 10/05, 26/08, 23/16).

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u roku od 15 /petnaest/ dana od dana prijema istog.

Žalba se podnosi putem ovog organa, taksirana sa 6,00KM administrativne takse.

Izradila: Ćurovac Amra, dipl. pravnik

Voditelj postupka [REDACTED]

Kontrolisala: Jadranka Martina-Čampara, dipl. prav.

Šef odsjeka za upravno rješavanje u oblasti urbanizma i Centra za pružanje usluga [REDACTED]

DOSTAVITI:

1. KJU „Porodično savjetovalište“ Sarajevo, /2x
Ul. Bihaćka bb, Sarajevo
2. Urban.-građ. inspekciji
3. Evidenciji
4. u spis

PO OVLAŠTENJU NAČELNIKA
POMOĆNIK NAČELNIKA

[REDACTED]
Alica Kulas, dipl. ing. arh

Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100

Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma

tel: (387 33) 492 244, fax: (387 33) 492 345, email: urbanizam@novosarajevo.ba

Identifikacioni broj: 4200558710008 PDV broj: 200558710008 Porezni broj: 0170333000

Depozitni račun (za uplatu svih javnih prihoda): 3380002210023628 UniCredit Bank d.d. Sarajevo;

Transakcijski računi (za isplatu svih obaveza): 1610000019280022 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo;

3386902296664459 UniCredit Bank d.d. Sarajevo;

1020500000098065 Union Banka d.d. Sarajevo; 1413065320060897 Bosna Bank International d.d.



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Opcinski sud u Sarajevu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI URED
26.11.2020 11:41



BROJ: 83019/20
Zemljišnoknjižni uložak broj: 2741

Katastarska općina: SP_DOLAC

Zemljišnoknjižni izvadak

A Popisni list

| R.br. | Broj parcele | OZNAKA NEKRETNINA | Površina | | | Primjedba |
|-------|--------------|---|----------|----|----|--|
| | | | ha | a | m | |
| 1. | 1388/41 | GRADILISTE; GRADILISTE 0000 04 09 | 0000 | 04 | 09 | Preuzeto 13.06.2006. iz zk ul. 8641 za K.O. Dolac. |
| 2. | 860/65 | GRADILISTE; GRADILISTE 0000 00 23 | 0000 | 00 | 23 | Preuzeto 13.06.2006. iz zk ul. 8641 za K.O. Dolac. |
| 3. | 1388/85 | Bihaćka; GRADILISTE 0000 04 77 | 0000 | 04 | 77 | Vidi A2 rbr. 1 |


B Vlasnički list

| R.br. | UPIS | Primjedba |
|-------|--|--|
| 1. | Udio: 1/1 DRŽAVNO VLASNIŠTVO ID: - Pr. 13.04.1982. Dn: 2580/82 Na osnovu rješenja SO Novo Sarajevo od 13.04.1982. br.06/1-471-38/82 nekretnine opisane u A listu uknjižene su kao: Državno vlasništvo | Tip: DRŽAVNO VLASNIŠTVO Adresa: Preuzeto 13.06.2006. iz zk ul. 8641 za K.O. Dolac. |

C Teretni list

| R.br. | UPIS | Iznos (KM) | Primjedba |
|-------|--|------------|-----------|
| 4. | Pr. 17.05.2007. god. 065-0-DN-II-07-3413 Na osnovu Rješenja Općine Novo Sarajevo od dana 15.02.2001. god., broj: 010-475-428.1/98 i rješenja iste općine od dana 09.04.2007. god., broj: 01-31-3129/06 uknjiženo je pravo trajnog korištenja zemljišta radi građenja poslovnog objekta- " Porodično savjetovalište" na k.č. br. 860/65 i 1388/41 k.o. Dolac u korist: Kantonalna javna ustanova “ Porodično savjetovalište “ Sarajevo | | |

Potpis zemljišnoknjižnog referenta



Općinski sud u Sarajevu, ZK ured/kancelarija, Šencina 1, 71000 Sarajevo, Tel.: +387 33 567 680
* Zvezdica pored broja parcele znači da je parcela plombirana, odnosno da postoji zahtjev/vezan/i za tu parcelu.